

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, na 4. sjednici, održanoj dana 02.04.2015. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Informacije o realizaciji projekta „Kreditno-garancijski fond
Vlade Zeničko-dobojskog kantona“

I.

Prihvata se Informacija o realizaciji projekta „Kreditno-garancijski fond Vlade Zeničko-dobojskog kantona“ Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

II.

Zadužuje se Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte da nastavi aktivnosti na realizacija projekta Kreditno-garancijski fond Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.
Datum, 02.04.2015. godine
Zenica

P R E M I J E R

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte,
1x Svim ministarstvima,
1x Ured premijera,
1x a/a



Zenica, 30.03.2015.

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA „KREDITNO-GARANCIJSKI FOND VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

1. Uspostavljanje Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Aktom premijera Kantona, broj 02-14-5241/07 od 05.03.2007., Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte je određena za operativnog nosioca izrade i realizacije prijedloga projekta "Osnivanje kreditno garancijskog fonda". Služba je u zadanom roku aktom broj 19-14-5241-2/07 od 10.04.2007. u Ured premijera dostavila Projekat osnivanja Kreditno-garancijskog fonda.

Vlada je Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava za 2007. godinu, broj 02-14-10119/07 od 18.04.2007 usvojila Program utroška sredstava za 2007. godinu za ovu budžetsku organizaciju na poziciji „Početni kapital za formiranje Kreditno-garancijskog fonda“.

Vlada je Zaključkom broj 02-14-12059/07 od 09.05.2007. usvojila Projekat osnivanja Kreditno-garancijskog fonda.

Vlada je Zaključkom broj 02-14-30991/07 od 28.12.2007. prihvatila Izvještaj o radu komisije za definisanje pravnog okvira Kreditno-garancijskog fonda.

U skladu sa Projektom "Osnivanje Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona" i Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izvršen je odabir komercijalne banke sa kojom se realizuje Projekat Kreditno-garancijski fond.

Odlukom Vlade o odobravanju sredstava za deponovanje („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/08) odobreno je deponovanje sredstava u iznosu od 500.000,00 KM u svrhu formiranja početnog kapitala KGF-a i dato je ovlašćenje sekretaru ove Službe za potpisivanje ugovora sa Investiciono-komercijalnom bankom, koja će pružati usluge kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Prvi Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava objavljen je početkom 2008. godine i obnavljan, po osnovu saglasnosti premijera, svake naredne godine osim za 2012. godinu i 2013. godinu.

Odlukom Vlade o davanju saglasnosti na potpisivanje Annexa I Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 11/09) data je saglasnost sekretaru za potpisivanje Aneksa I Ugovora kojim se uvode i određene uslužne djelatnosti deficitarnog karaktera, a maksimalan iznos kredita se povećava sa 50.000,00 KM na 100.000,00 KM od čega 25% može biti korišteno za obrtna sredstva, a Odlukom Vlade o davanju saglasnosti na potpisivanje Annexa II Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 12/13) data je saglasnost sekretaru za potpisivanje Aneksa II Ugovora kojim se mijenja lista djelatnosti preduzeća prihvatljivih za kreditiranje, povećava iznos na 40% koji može

biti korišten za obrtna sredstva, a otplatni rok se određuje na maksimalni period od četiri godine u koji je uključen i grejs period od dvije godine.

Zaključkom o preuzimanju funkcije i uloge Upravljačke jedinice Kreditno-garancijskog fonda broj 02-14-20994/11 od 04.08.2011., Vlada Zeničko-dobojskog kantona je preuzela funkciju i ulogu Upravljačke jedinice.

Zaključkom Vlade broj 02-14-18463/13 od 30.08.2013. zadužena je ova Služba da nastavi aktivnosti na implementaciji projekta Kreditno garancijski fond i da se raspiše novi Javni poziv sa revidiranom listom djelatnosti, a koji ostaje na snazi do potpunog iskorištenja kreditnog fonda.

U toku implementacije sekretar je donosila normativna akta neophodna za rad upravnih tijela Kreditno-garancijskog fonda - Tehničke jedinice i Upravljačke jedinice (Pravilnik o radu Tehničke i Upravljačke jedinice i format Mišljenja o zahtjevu za odobravanje kredita upućenom od strane aplikanta za kredit.)

U dnevnim novinama i na web-stranici Zeničko-dobojskog kantona objavljivan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona i intenzivno se radilo na aktivnostima koje su u funkciji promovisanja Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona: svečane promocije Kreditno-garancijskog fonda organizovane za preduzetnike i predstavnike udruženja privrednika sa područja cijelog Kantona, u dnevnim novinama i časopisima, kao i na web-stranici kantona objavljivani su članci o Kreditno-garancijskom fondu, a u saradnji sa Investiciono-komercijalnom bankom urađen je i promotivni letak u tiražu od 1.000 komada koji je distribuiran u općinska udruženja poduzetnika, infopultove 12 općina Kantona, agencije i ispostave banaka i druge asocijacije koje rade sa poduzetnicima i privrednim društvima. Na svim službenim događajima, sajmovima i tokom direktnih susreta sa privrednicima i potencijalnim privrednicima dat im je primjerak Javnog poziva i sva potrebna obrazloženja.

2. Osnovni parametri Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona“

Kreditno-garancijski fond Vlade Zeničko-dobojskog (KGF) postao je operativan početkom 2008. godine. Ukupno raspoloživi novčani fond za davanje kredita iznosi 1.500.000,00 KM a kreditni fond funkcioniše sa mehanizmom revolving, tj. iz vraćenih sredstava se odobravaju novi krediti. Maksimalni iznos kredita je 100.000,00 KM, krediti se odobravaju na maksimalni period od 4 godina, u koji je uključen i grejs period u trajanju od 24 mjeseca a visina kamatne stope na odobrene kredite iznosi 6mjeseciEuribor + 2,5 te trenutno iznosi 2,689%. Korisnik kreditne linije može biti privredno društvo koje se bavi proizvodnjom ili proizvodno-uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona.

Kreditno-garancijski fond se pokazao kao vrlo uspješan instrument usmjerenog ekonomskog razvoja, putem kog se privrednim društvima osigurava lakši i jeftiniji pristup kapitalu pri čemu nije bilo nikakvog stvarnog troška jer su sredstva Kantona deponovana u IKB. Kreditno-garancijski fond je privrednim društvima osigurao lakši pristup neophodnom kapitalu, a pozajmljeni novac su dobili pod povoljnijim uslovima i uz nižu kamatnu stopu. Istovremeno je

došlo do jačanja privatnog preduzetništva, odnosno privrednog razvoja, jačanja finansijskog sektora i do kvalitetnog i sigurnog investiranja.

Evidentni su i mjerljivi efekti Kreditno-garancijskog fonda na poboljšavanje zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Prema podacima koji su prikupljeni iz kreditnih zahtjeva privrednih subjekata kojima su odobreni krediti, zahvaljujući Kreditno-garancijskome fondu Vlade Zeničko-dobojskog kantona došlo je do otvaranja 76 novih radnih mjesta i pomoglo se zadržavanju 573 postojećih radnih mjesta (ukupno 649 radnih mjesta).

Iz Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog do sada je plasirano ukupno 21 kredit u ukupnom iznosu od 1.715.000,00 KM. Visina pojedinačnih kredita varirala je od 40.000,00 do 100.000,00 KM.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita objavljen je na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona a može se preuzeti se na linku <http://www.zdk.ba/javni-pozivi/3-javni-pozivi-i-oglas/3248-javni-poziv-za-podnošenje-zahtjeva-za-odobravanje-kredita-namijenjenih-poslovnim-aktivnostima-privrednih-drustava-na-podrucju-zenicko-dobojskog-kantona-2014>. Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta Kreditno-garancijskog fonda, a kopija se nalazi u prilogu Informacije.

3. Raspored plasiranih kredita

Stanje plasmana i povrata kredita, raspoloživih sredstva, te lista odbijenih kreditnih zahtjeva i zahtjeva koji su u fazi razmatranja, kao i preliminarno odobrenih a u konačnici nerealizovanih kredita, nalazi se u tabelama koje su u prilogu ove Informacije.

Raspored plasiranih kredita po općinama Zeničko-dobojskog kantona prikazan je kako slijedi:

Tabela br. 1 Raspored plasiranih kredita po općinama

Redni broj	Naziv općine	Broj plasiranih kredita	Ukupan iznos plasiranih sredstava
1	2	3	4
1	TEŠANJ	5	450.000,00
2	VISOKO	5	350.000,00
3	ZAVIDOVIĆI	1	100.000,00
4	ZENICA	7	535.000,00
5	ŽEPČE	2	200.000,00
6	MAGLAJ	1	80.000,00
SVEGA		21	1.715.000,00

U tabelama koje slijede prikupljeni podaci iz kreditnih zahtjeva su prezentirani po općinama, po industrijskim granama proizvodnje i po pojedinim privrednim društvima.

Tabela br. 2 Raspored plasiranih kredita po preduzećima i po općinama

Redni broj	Naziv općine/ Naziv privrednog društva	Broj plasiranih kredita	Iznosi plasiranih sredstava
1	2	3	4
1.	TEŠANJ	5	450.000,00
1.1.	PAMGLASS d.o.o.	1	100.000,00

	Tešanj		
1.2.	MAY d.o.o. Tešanj	1	100.000,00
1.3.	DUKAT d.o.o. Mlin i pekara Jelah Tešanj	1	100.000,00
1.4.	MEDENA COMMERCE d.o.o. Tešanj	1	100.000,00
1.5.	KOALA PAINTINGS d.o.o. Tešanj	1	50.000,00
2.	VISOKO	5	350.000,00
2.1.	D&U COMPANY d.o.o. Visoko	1	50.000,00
2.2.	VIMES d.o.o. VIMES d.o.o. Visoko	1	50.000,00
2.3.	VIZIJA d.o.o. Visoko	1	100.000,00
2.4.	BEGANOVIĆ d.o.o. Visoko	1	100.000,00
2.5.	SADIK-PROM d.o.o. Visoko	1	50.000,00
3.	ZAVIDOVIĆI	1	100.000,00
3.1.	POROBIĆ d.o.o. Zavidovići	1	100.000,00
4.	ZENICA	7	535.000,00
4.1.	ASKO-KOMERC d.o.o. Zenica	1	50.000,00
4.2.	INTEGRA d.o.o. Zenica	1	100.000,00
4.3.	ADRIA-PRODUKT d.o.o. Zenica	1	100.000,00
4.4.	MENN ELECTRONIC d.o.o. Zenica	1	50.000,00
4.5.	AE SIGURNOST d.o.o. Zenica	1	100.000,00
4.6.	DUST COMPANY d.o.o. Zenica	1	40.000,00
4.7.	FASHION&STYLE FACTORY d.o.o. Zenica	1	95.000,00
5.	ŽEPČE	2	200.000,00
5.1.	ANTILOP d.o.o. Žepče	1	100.000,00
5.2.	PROGRAD d.o.o. Žepče	1	100.000,00
6.	MAGLAJ	1	80.000,00
6.1.	ŠEHERCONI d.o.o. Maglaj	1	80.000,00
	UKUPNO	21	1,715.000,00

U tabeli koja slijedi prezentirani su pokazatelji o efektima Kreditno-garancijskog fonda na zapošljavanje po pojedinim općinama, sa podacima o broju zaposlenih po pojedinim privrednim društvima koja su koristila kreditna sredstva:

Tabela br. 3 Efekti KGF-a na zapošljavanja po općinama

Redni broj	Naziv općine	Broj zadržanih radnih mjesta	Broj novootvorenih radnih mjesta	Ukupno (3+4)
1	2	3	4	5
1.	TEŠANJ	148	15	163
1.1.	PAMGLASS d.o.o. Tešanj	15	0	15
1.2.	MAY d.o.o. Tešanj	30	4	34
1.3.	DUKAT d.o.o. Mlin i pekara Jelah Tešanj	63	3	66
1.4.	MEDENA COMMERCE d.o.o. Tešanj	20	3	23
1.5.	KOALA PAINTINGS d.o.o. Tešanj	20	5	25
2.	VISOKO	123	17	140
2.1.	D&U COMPANY d.o.o. Visoko	33	12	45
2.2.	VIMES d.o.o. VIMES d.o.o. Visoko	24	0	24
2.3.	VIZIJA d.o.o. Visoko	52	0	52
2.4.	BEGANOVIĆ d.o.o. Visoko	7	4	11
2.5.	SADIK-PROM d.o.o. Visoko	7	1	8
3.	ZAVIDOVIĆI	10	2	12
3.1.	POROBIĆ d.o.o. Zavidovići	10	2	12
4.	ZENICA	114	31	145
4.1.	ASKO-KOMERC d.o.o. Zenica	17	0	17
4.2.	INTEGRA d.o.o. Zenica	14	0	14
4.3.	ADRIA-PRODUKT d.o.o. Zenica	20	2	22
4.4.	MENN ELECTRONIC d.o.o. Zenica	14	2	16
4.5.	AE SIGURNOST d.o.o. Zenica	43	7	50
4.6.	DUST COMPANY d.o.o. Zenica	6	0	6
4.7.	FASHION&STYLE FACTORY d.o.o. Zenica	-	20	20
5.	ŽEPČE	176	10	186
5.1.	ANTILOP d.o.o. Žepče	67	5	72
5.2.	PROGRAD d.o.o. Žepče	109	5	114
6.	MAGLAJ	2	1	3
6.1.	ŠEHERCONI d.o.o.	2	1	3

	Maglaj			
	UKUPNO	573	76	649

U tabeli koja slijedi dati su podaci o broju novog zapošljavanja i održavanju postojeće zaposlenosti po industrijskim granama proizvodnje, uz navođenje broja zaposlenih po pojedinim privrednim društvima:

Tabela br. 4 Efekti KGF-a na zapošljavanja po granama proizvodnje

Red. broj	Naziv industrijske grane	Broj zadržanih radnih mjesta	Broj novootvorenih radnih mjesta	Ukupno (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Proizvodnja odjeće	-	20	20
1.1.	FASHION&STYLE FACTORY d.o.o. Zenica	-	20	20
2.	Proizvodnja kože i proizvoda od kože	100	17	117
2.1.	D&U COMPANY d.o.o. Visoko	33	12	45
2.2.	ANTILOP d.o.o. Žepče	67	5	72
3.	Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhana	109	6	115
3.1.	DUKAT d.o.o Mlin i pekara Jelah Tešanj	63	3	66
3.2.	ADRIA-PRODUCT d.o.o. Zenica	20	2	22
3.3.	VIMES d.o.o. Visoko	24	0	24
3.4.	ŠEHERCONI d.o.o. Maglaj	2	1	3
4.	Proizvodnja drveta i proizvoda od drveta	156	9	165
4.1.	ASKO-KOMERC d.o.o. Zenica	17	0	17
4.2.	PROGRAD d.o.o. Žepče	109	5	114
4.3.	MAY d.o.o. Tešanj (ŽICA d.d. Sarajevo)	30	4	34
5.	Proizvodnja hemikalija, hemijskih proizvoda i vještačkih vlakana	14	0	14
5.1.	INTEGRA d.o.o. Zenica	14	0	14
6.	Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala	15	0	15
6.1.	PAMGLAS d.o.o. Tešanj	15	0	15
7.	Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa	72	5	77
7.1.	VIZIJA d.o.o. Visoko	52	0	52
7.2.	KOALA PAINTINGS d.o.o. Tešanj	20	5	25
8.	Proizvodnja baznih metala i metalnih proizvoda	20	3	23
8.1.	MEDENA COMERC d.o.o. Tešanj	20	3	23
9.	Projektovanje i postavljanje elektro- instalacija i uređaja	57	9	66
9.1.	MENN ELECTRONIC d.o.o. Zenica	14	2	16
9.2.	AE SIGURNOST d.o.o. Zenica	43	7	50
10.	Proizvodnja električnih i optičkih uređaja	7	4	11

10.1.	BEGANOVIĆ d.o.o Visoko	7	4	11
11.	Čišćenje industrijskih objekata	6	0	6
11.1.	DUST COMPANY d.o.o. Zenica	6	0	6
12.	Gradnja građevina visokogradnje i niskogradnje	17	3	20
12.1	POROBIĆ d.o.o. Zavidovići	10	2	12
12.2	SADIK-PROM d.o.o. Visoko	7	1	8
	UKUPNO	573	76	649

4. Kreditno-garancijski fond u kontekstu Zakona o državnoj pomoći

Na osnovu Rješenja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine broj: 06-50-63-5/14 od 10.09.2014. godine odobren je program državne pomoći Vladi Zeničko-dobojskog kantona- Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte, koji je operativni nosilac Projekta Kreditno-garancijskog fonda, kao davatelju državne pomoći.

Naime, Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine zaprimilo je 27.02.2014. godine, pod brojem 06-50-63-1/14, Zahtjev Vlade Zeničko-dobojskog kantona- Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte akt broj: 06-14-1-6/14 od 18.02.2014. godine, za odobrenje programa državne pomoći - Projekat Kreditno-garancijski fond, u obliku kredita s preferencijalnom kamatnom stopom namijenjen malim i srednjim preduzećima s primarnim ciljem nabave osnovnih i obrtnih sredstava.

Vijeće je u postupku odlučilo da je riječ o dozvoljenoj državnoj pomoći te donijelo Rješenje kojim je Vijeće prijavljenu državnu pomoć odobrilo kao *ex post* program državne pomoći Vladi ZDK- Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte.

Rješenje Vijeća za državnu pomoć broj 06-50-63-5/14 od 10.09.2014.godine je objavljeno u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 79/14 i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj 86/14.

5. Zaključak i preporuke

Do sada postignuti efekti Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona su nedvojbeno potvrdili da je ovo izvanredan dugoročni instrument usmjerenog ekonomskog razvoja i da je potrebno iznaći dodatna novčana sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se ovaj projekat nastavio i proširio.

Međutim, iznalaženju dodatnih sredstava se mora prići na strateški način, jer je:

- nemoguće na zakonit način „ubrizgati“ dodatna sredstva u postojeći fond s obzirom na činjenicu da je za njegovo uspostavljanje provedena tenderska procedura po Zakonu o javnim nabavkama;
- trenutno su na raspolaganju neplasirana sredstva u vrijednosti od 1.174.114,07 KM što je, s obzirom na dinamiku plasmana sredstava, dovoljno za tekuću godinu;

- po zahtjevu privrednika, postoje potrebe među obrtnicima koji ne mogu biti krajnji korisnici po postojećem KGF-u (jer je namijenjen samo privrednim društvima), tako da bi iznalaženje dodatnih sredstava trebalo posmatrati u svjetlu uspostavljanja novog KGF-a za obrtnike za koji bi se opet moralo provesti niz koraka koji traju do godinu dana;

SEKRETAR

Denana Čolaković
mr.sc.ecc. Denana Čolaković, dipl.ing.maš.

Prilozi: kao u tekstu



Na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za deponovanje, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 02/2008) i Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14/07 od 04.01.2008., i Annex-a Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14-2/07 od 25.05.2009. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV

**za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima
privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona**

Pozivaju se privredna društva koja su registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona. Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica (u daljem tekstu „Banka“) je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte (u daljem tekstu „Služba“) će zaprimati obrađene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kriterijima utvrđenim aktima Službe te redovno obavještavati Banku o odluci o davanju saglasnosti za dodjelu kredita.

1. Vrsta privrednih društava koja mogu biti korisnici kredita:

- Mala i srednja privredna društva
- Privredna društva koja namjeravaju započeti sa radom na području Zeničko-dobojskog kantona, tj. pokrenuti ili razviti poduzetničku aktivnost registrovanu na području Zeničko-dobojskog kantona

2. Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom djelatnošću, a naročito djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 47/10): 25.62, 28.12, 28.21, 28.41, 28.91, 28.92, 28.99, i određenom uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona, a to dokazuju registracijom. Pod određenim uslužnim djelatnostima podrazumijevaju se slijedeće usluge iz Klasifikacije djelatnosti:

- 38.3 Reciklaža materijala
- 41 Gradnja građevina visokogradnje
- 42 Gradnja građevina niskogradnje
- 43 Specijalizirane građevinske djelatnosti

3. Namjena za koju se može tražiti kredit:

- Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i obrtnih sredstava,
- Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i sl. za proizvodnju za izvoz (postojeći i budući izvoznici) i obrtna sredstva,
- Tehnološka unapređenja: proizvodna oprema, obuka i certifikovanje u skladu sa industrijskim standardima, standardima kvaliteta, evropskim normama, itd.,
- Za opremu i obrtna sredstva za novoosnovana privredna društva,
- Kredit se može koristiti i za ranije nabavljenu opremu koja je plaćena nakon podnošenja zahtjeva za odobravanje kredita.

4. Aktivnosti koje se ne mogu finansirati:

- Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara ili usluga
- Ugostiteljstvo bez vlastite proizvodnje
- Lutrije i igre na sreću općenito
- Svaka aktivnost koja nije u skladu sa državnim zakonima

5. Prioritet će imati:

- Proizvodne aktivnosti
- Aktivnosti orijentisane ka izvozu
- Aktivnosti koje rezultiraju zamjenom za uvoz
- Aktivnosti zaštite okoline
- Aktivnosti koje omogućavaju kreiranje novih radnih mjesta uz korištenje domaćih resursa, te daju doprinos uravnoteženom razvoju.

6. Kreditni uslovi:

6.1. Maksimalan iznos kredita je 100.000,00 KM, od čega do 40% može biti korišteno za obrtna sredstva.

6.2. Visina kamatne stope odobrenih kredita je 6mjeseciEuribor+2,5% (trenutno iznosi 2,689%). Kamatna stopa će biti obračunavana mjesečno na ostatak duga.

6.3. U slučaju da, u periodu u kojem je ovaj ugovor važeći, dođe do promjene vrijednosti konvertibilne marke (KM) u odnosu na euro, finansijski resursi kredita će biti izraženi u eurima.

6.4. Krediti će se odobravati na maksimalan period od četiri (4) godine, u koji je uključen i grejs period od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

6.5. Odobreni krediti biće osigurani novčanim depozitom do maksimalno 25% salda kredita. Ukupan iznos kredita će biti osiguran kombinacijom nekih od sljedećih sredstava obezbjeđenja:

- Hipoteka na nekretnine 1:2
- Polisa osiguranja
- Garancija banke
- Dionice 1:1,2
- Novčani depozit
- Čekovi i mjenice (uz svaku od navedenih instrumenata)

Za slučaj da Klijent ne izvršava uredno obaveze iz ugovora o kreditu, Banka se obavezuje iskoristiti sredstva obezbjeđenja. U roku od 7 (sedam) radnih dana, od momenta početka izvršenja (prinudne naplate) prema Klijentu jednim od instrumenata obezbjeđenja kredita, Banka će zamrznuti depozit do iznosa koji je jednak ostatku dospjele a nenaplaćene i nedospjele obaveze po glavnici, te dospjeloj redovnoj kamati (za period ne duži od tri mjeseca od datuma zadnje uplate rate od strane Klijenta). Nakon blokiranja depozita, Banka će nastaviti sa izvršenjem prinudne naplate potraživanja koristeći navedena sredstva obezbjeđenja. Ukoliko se u roku od 90 dana dospjele obaveze po kreditu ne naplate iz jednog od ostalih instrumenata obezbjeđenja kredita Banka će aktivirati sredstva za obezbjeđenje rizika (proporcionalno procentu obezbjeđenja na dospjele nenaplaćene i nedospjele obaveze po glavnici kredita, dospjeloj redovnoj kamati (za period ne duži od tri mjeseca od datuma zadnje uplate rate od strane Klijenta) i naplatiti dio obaveza po kreditu, uz nastavak svih pravnih radnji za izmirenje obaveza po kreditu u cjelosti (ostatak obaveza po glavnici kredita, kamati i iznosu obezbjeđenja sredstava za snošenje rizika).

6.6. Banka se obavezuje obračunavati troškove obrade kredita u iznosu od 0,5% vrijednosti ukupnog kredita, minimalno 100,00 KM i ove troškove snosi Klijent.

6.7. Dokumenti u proceduri dodjeljivanja kredita

U cilju pristupanja proceduri dodjeljivanja kredita, Podnosilac zahtjeva popunjava standardnu formu Zahtjeva za kredit koja se od strane Banke, prosljeđuje Službi na procjenu.

U prilogu ovog Zahtjeva za kredit moraju da se nalaze sljedeći dokumenti:

- Potvrda o registraciji privredne aktivnosti (aktuelni izvod iz registra nadležnog suda o registraciji preduzeća sa svim priložima) i akt o osnivanju ili statut zajmotražioca,
- Saglasnost za izdavanje kreditnog izvještaja. Podnosilac zahtjeva daje saglasnost da se provjeri njegova kreditna istorija na osnovu informacija pohranjenih u bazu podataka dostupnog Kreditnog Biroa kao i žiranata za isti kredit,
- Ostali dokumenti i dodatne informacije: biznis plan, bilans stanja i bilans uspjeha za period od tri godine, koje prethode datumu podnošenja zahtjeva, odnosno od dana osnivanja ukoliko je preduzeće osnovano kasnije).

Tek u slučaju odobravanja Zahtjeva, potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave da je učesnik izmirio sve dospjele poreske obaveze do podnošenja zahtjeva za kredit i Uvjerenje o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje.

7. Postupak razmatranja

Služba će provoditi vlastiti postupak razmatranja kreditnih zahtjeva koji su dostavljeni već obrađeni od Banke i Služba će odlučivati o davanju saglasnosti Banci na odobravanje kredita. Saglasnost Banci za davanje kredita Služba će davati u pisanoj formi na za to unaprijed odštampanom obrascu. Služba će davati saglasnost na odobravanje kredita Banci s ciljem osiguranja finansijskih obaveza klijenta na temelju ugovora o odobrenom kreditu. Finansijske obaveze će biti pokrivena na ostatak duga i redovne kamatne stope za period ne duži od tri mjeseca od zadnje plaćene rate od strane klijenta. Na temelju ugovora o kreditu, Služba zadržava pravo da predloži vrste obezbjeđenja za finansijske obaveze klijenta, iako na Banci ostaje konačna odluka o izboru instrumenata obezbjeđenja.

Služba će u skladu sa svojim internim pravilima i procedurama vršiti analizu kreditnog zahtjeva, nakon što Banka dostavi kompletan spis sa preporukom o odobravanju kredita. Ukoliko je od strane Službe data saglasnost na odobravanje kredita, Banke se obavezuje da odobri kredit klijentu. Služba u skladu sa sopstvenom dinamikom aktivnosti periodično dostavlja saglasnost na odobravanje kredita Banci. Saglasnost na odobravanje kredita Banci podrazumjeva da se iznos snošenja u ukupnom riziku može pokriti maksimalno 25% odobrenog kredita, dok ostalih 75% osigurava Banka. Iznos snošenja u ukupnom riziku će biti umanjen proporcionalno plaćanju obaveza Klijenta kako je regulirano ugovorom o kreditu. Umanjenje iznosa snošenja u ukupnom riziku će biti izvršeno od strane Banke svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Banka će informisati mjesečno pisanim putem Službu o svim umanjnjima izvršenim za prethodni mjesec srazmjerno otplati obaveza Klijenta prema Banci kao i o masi aktive Kreditnog fonda. Kada Klijent vrati kompletan kredit Banka ima obavezu da obavijesti u pisanoj formi Službu o zatvaranju ugovora o kreditu.

8. Mehanizam funkcionisanja

Kreditni Fond će funkcionisati sa mehanizmom revolving, dakle iz vraćenih sredstava će biti odobreni novi krediti, do potpunog iskorištenja kreditnog fonda.

9. Zahtjev za odobravanje kredita se podnosi Banci na adresu:

INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA
TRG BOSNE I HERCEGOVINE BR.1
72000 ZENICA

10. Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta Kreditno-garancijskog fonda i nalazi se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Aktuelni krediti plasirani iz Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona
Stanje na dan 28.02.2015. godine

IZNOS KGF-a 1.500.000,00

Trenutno stanje KGF-a
 (bez kamate) 1.174.114,07 (E4- B29+52%)

Kamata na depon. sred. 35.589,80 per 28.02.2015.

Redni broj	Status	Naziv korisnik kredita	Iznos odobrenog kredita	Datum ugovora	Broj ugovora	Rok	Grace period	Datum isteka	Iskorišteni dio kredita	Nelakorišteni dio kredita	Dospjele obaveze					Hipoteka (obezbjedenje)	Iznos povrata (19-19-12)	Stanje glavnog duga (10-18)	Stanje ukupnog duga (12+13+14+15+16+19)
											Dospjelo	Redov. kamata	Zatez. kamata	VB kamata	Naknada				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	A	PROGRAD d.o.o. Žepče	100.000,00	25.01.2010.	06-401-01/10	60 mj.		09.03.2015.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekretnina	94.455,71	1.852,58	1.852,58
2	A	ADRIA-PRODUKT d.o.o. Zenica	100.000,00	09.07.2010.	06-9266-07/10	60 mj.	24 mj.	21.07.2015.	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	nekretnina	84.834,76	10.857,85	10.857,85
3	A	MEDENA COMMERCE d.o.o. Tešanj	100.000,00	08.09.2010.	06-11601-7/10	60 mj.	24 mj.	23.09.2015.	100.000,00	0,00	2.847,87	52,46	2,47	0,00	0,00	nekretnina	77.027,96	20.124,17	23.026,97
4	A	MENN ELECTRONIC d.o.o. Zenica	50.000,00	30.12.2010.	06-20021-12/10	61 mj.	25 mj.	30.12.2015.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekretnina i oprema	35.682,44	14.317,56	14.317,56
5	A	BEGANOVIĆ d.o.o. Visoko	100.000,00	24.08.2011.	06-6811-08/11	60 mj.		23.09.2016.	100.000,00	0,00	3.430,39	95,53	7,85	0,00	0,00	nekretnine	63.169,92	33.399,69	36.933,46
6	A	AE SIGURNOST d.o.o. Zenica	100.000,00	24.08.2011.	06-6356-08/11	60 mj.	24 mj.	31.08.2016.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekretnina	48.943,28	51.056,72	51.056,72
7	A	POROBIĆ d.o.o. GTPD Zavidovići	100.000,00	05.12.2014.	06-16783-61-10/14	48 mj.	24 mj.	12.12.2018.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekretnina	0,00	100.000,00	100.000,00
8	A	ŠEHERCONI d.o.o. Magla	80.000,00	22.01.2015.	06-20532-71-12/14	48mj.	24 mj.	09.02.2019.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nekretnina	0,00	80.000,00	80.000,00
		UKUPNO	730.000,00						730.000,00	0,00	6.278,26	147,99	10,32	0,00	0,00		404.114,07	311.608,57	318.045,14

Iskorišteni i vraćeni krediti - stanje na dan 28.02.2015. godine

Redni broj	Naziv korisnika kredita	Iznos odobrenog kredita	Datum odobravanja	Broj ugovora	Rok	Grace period	Datum isteka / rok povrata kredita	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	D&U COMPANY d.o.o. Visoko	50.000,00	16.04.2009.	03-5949/09	60 mj.	24 mj.	27.04.2014.	Kredit uredno vraćen
2	ASKO-KOMERC d.o.o. Zenica	46.116,60	21.04. 2009.	03-6169/09	60 mj.	24 mj.	25.05. 2014.	Kredit uredno vraćen
3	VIMES d.o.o. Visoko	50.000,00	11.06.2009.	06-9041-06/09	60 mj.	24 mj.	25.06.2014.	Kredit uredno vraćen
4	PAMGLASS d.o.o. Tešanj	100.000,00	15.06.2009.	06-9042-06/09	60 mj.	24 mj.	26.06.2014.	Kredit uredno vraćen
5	KOALA PAINTINGS d.o.o. Tešanj	50.000,00	15.06.2009.	06-8423-06/09	60 mj.	24 mj.		u punom izniosu, ali je potom, 29.06.2011, isti vratio u punom iznosu
6	INTEGRA d.o.o. Zenica	100.000,00	30.07.2009.	06-10383-07/09	60 mj.	24 mj.	13.08. 2014.	Kredit uredno vraćen
7	MAY d.o.o. Tešanj (ZICA d.d. Sarajevo) MS&WOOD DD SARAJEVO	100.000,00	30.07. 2009.	06-11141-07/09	60 mj.	24 mj.	08.09.2014.	Kredit uredno vraćen
8.	VIZIJA d.o.o. Visoko	100.000,00	28.12. 2009.	06-17893-11/09	60 mj.	24 mj.	31.12. 2014.	Prema obavijesti IKB klijent vratio ukupni iznos kredita prije roka
9	DUKAT d.o.o. Mlin i pekara Jelah	100.000,00	28.12.2009.	06-15143-09/09	60 mj.	24 mj.	30.12.2014.	Kredit uredno vraćen
10	SADIK-PROM d.o.o. Visoko	50.000,00	24.03.2010.	06-6153-04/10	54 mj.	6 mj.		Korisnik kredita odobreni kredit iskoristio u punom izniosu, ali je potom, u
11	ANTILOP	100.000,00	18.01.2010.	06-20462-12/09	60 mj.	24 mj.	20.01.2015.	Kredit uredno vraćen
12	DUST COMPANY	40.000,00	05.01.2012.	06-17681-10/11	36 mj.		16.02.2015.	Kredit uredno vraćen
	UKUPNO	746.116,60						

Pregled kreditnih zahtjeva u fazi razmatranja - stanje na dan 28.02.2015. godine

Redni broj	Naziv podnosioca kreditnog zahtjeva	Iznos kredita	Datum zahtjeva	Rok	Grace period	Napomena
1.	VITA-LIFE DOO VISOKO	100.000,00				Zahtjev u razmatranju kod IK Banke
	Ukupno	100.000,00				

Preliminarno odobreni a u konačnici nerealizovani - stanje na dan 30.03.2015. godine

Redni broj	Naziv korisnik kredita	Iznos odobrenog kredita	Datum odobravanja	Broj ugovora	Rok	Grace period	Razlozi zbog kojih kredit nije realizovan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAZAZ d.o.o. Breza	100.000,00	26.08.2009.	06-19693-12/09	24 mj.	0 mj.	Raskinut ugovor o kreditu jer komitent nije upisao ponudenu hipoteku
2	TEHNIKA d.o.o. Kakanj	67.200,00	24.07.2009.	nije potpisan ugovor	60 mj.	24 mj.	Tehnička jedinica 16.04.2010. zatražila zasnivanje kreditnog zahtjeva zbog zasatne priložene dokumentacije. IKB dala preliminaru saglasnost na odobravanje kredita.
3.	CHIP STUDIO d.o.o. Zenica	40.000,00	25.12.2014.	nije potpisan ugovor	48 mj.	24 mj.	Ne ispunjava sve uslove prema važećem Javnom pozivu- navedene djelatnosti za koje se nabavljaju mašine, se ne mogu podvesti u proizvodne djelatnosti niti u uslužne djelatnosti koje su nabrojane u važećem Javnom pozivu, te privredno društvo ima ukupno 48.403,87 KM neizmirenih obaveza
4.	FASHION&STYLE FACTORY d.o.o. Zenica	95.000,00	17.02.2015.	nije potpisan ugovor	48 mj.	24 mj.	Vlada ZDK je dala konačnu saglasnost na plasman kredita, ali korisnik još uvijek nije dostavio policu osiguranja
	UKUPNO	302.200,00					

Pregled odbijenih kreditnih zahtjeva po godinama - stanje na dan 28.02.2015. godin

Red. broj	Naziv podnosioca zahtjeva	Traženi iznos kredita	Razlozi zbog kojih je IKB odbila kreditni zahtjev
1	2	3	4
2008. godina			
1	A-BUSS d.o.o. Tešanj	50.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
2	B-PANEL d.o.o. Zenica	50.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
3	AL-EX d.o.o. Zenica	50.000,00	Firma zbog niskog iznosa kredita odbija da uradi poslovni plan i ponudi nekretninu pod hipoteku
UKUPNO 2008: 3 zahtjeva		150.000,00	
2009. godina			
4	T-GROUP d.o.o. Zenica	50.000,00	Plan za kreditiranje trgovine bez proizvodnje
5	ERDA-PROM d.o.o. Tešanj	50.000,00	Bez adekvatnog obezbjeđenja kredita, nudi opremu koja nije u skladu sa Odlukom Banke
6	AM-TRADE d.o.o. Žepče	50.000,00	Podnosilac zahtjeva odustao od uzimanja kredita jer je proces odobravanja kredita trajao dugo
7	KARDAN d.o.o. Jelah - Tešanj	50.000,00	Bez adekvatnog obezbjeđenja kredita, nudi opremu koja nije u skladu sa Odlukama Banke
8	MONTE-COM d.o.o. Zenica	50.000,00	Banci dostavljen samo zahtjev za kredit - bez potrebne dokumentacije
9	METAL ART d.o.o. Zenica	50.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
10	ENIKOM d.o.o. Kakanj	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
11	SINECO d.o.o. Kakanj	50.000,00	Bez adekvatnog obezbjeđenja povrata kredita
12	SILVESTRO d.o.o. Kakanj	85.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
13	BUDO EXPORT d.o.o. Žepče	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
14	OMERBEGOVIĆ d.o.o. Visoko	65.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
15	ELAN-ROSS d.o.o. Zenica	60.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
16	CGV-METALI d.o.o. Maglaj	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
17	PAŠIĆ S+Š d.o.o. Olovo	100.000,00	Banci dostavljen samo zahtjev za kredit - bez potrebne dokumentacije
18	OMNICOMMERCE d.o.o. Šije Tešanj	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
19	VIMES d.o.o. Visoko	50.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
20	ŠABA-BH Visoko	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
UKUPNO 2009: 17 zahtjeva		1.210.000,00	
2010. godina			
21	PD ISIK Zavidovići	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
22	A&M d.o.o. Zenica	47.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
23	ARTISAN d.o.o. Tešanj	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
24	CONING AG Maglaj	50.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke

25	EDEL HOLZ d.o.o. Zenica	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
26	SABIX BORIK d.o.o. Maglaj	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
27	EDEL HOLZ d.o.o. Zenica	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke
28	ISIK d.o.o. Zavidovići	100.000,00	Podnosilac kreditnog zahtjeva odustao od zahtjeva jer nije bio u mogućnosti dostaviti dokumentaciju neophodnu za obradu zahtjeva
29	FRESH DORA d.o.o. Zenica	100.000,00	Podnosilac kreditnog zahtjeva odustao od zahtjeva jer nije bio u mogućnosti dostaviti dokumentaciju neophodnu za obradu zahtjeva
UKUPNO 2010: 9 zahtjeva		797.000,00	
2011. godina			
30	REAL-CLEIN d.o.o. Zenica	20.000,00	Podnosilac kreditnog zahtjeva odustao od zahtjeva jer nije bio u mogućnosti dostaviti dokumentaciju neophodnu za obradu zahtjeva
31	SLATKI SHOP d.o.o. Zenica	70.000,00	Podnosilac kreditnog zahtjeva odustao od zahtjeva jer nije bio u mogućnosti dostaviti dokumentaciju neophodnu za obradu zahtjeva
32	AUTO-CENTAR BEGANOVIĆ d.o.o. Zenica	100.000,00	Podnosilac kreditnog zahtjeva odustao od zahtjeva jer nije bio u mogućnosti dostaviti dokumentaciju neophodnu za obradu zahtjeva
UKUPNO 2011: 3 zahtjeva		190.000,00	
2012. godina			
33	OMEGA COMMERCE d.o.o. Visoko	100.000,00	Ne ispunjava uslove u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikacijom aktive Banke, a nije raspisan ni Javni poziv
UKUPNO 2012: 1 zahtjev		100.000,00	
2013. godina			
34	TRANS-PUTEVI d.o.o. Doboj-Jug	80.000,00	
35	AKSA d.o.o. Zenica	10.000,00	
36	EUROIMPEX-AN d.o.o. Zavidovići	100.000,00	
UKUPNO 2013: 3 zahtjeva		190.000,00	
2014. godina			
	UKUPNO 2014:		
2015. godina			
	UKUPNO 2015:		
	TOTAL: 36 zahtjeva	2.637.000,00	

gali